

basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA 1 (P1)

PUDUNGWANA 2012

MEMORANDAMO

GAUTENG

MATSHWAO: 120


Memorandamo ona o na le maqephe a 12.

KAROLO YA A: TEKOKUTLWISISO**POTSO YA 1****TEMA YA A**

- 1.1 Ke sebohodi (sa lenaneo la Shift SABC).✓ (1)
- 1.2 E se nang sekontiri/E lerole/E le lepoqo/Ya mobu.✓ (1)
- 1.3 Dilemo tse 7 tse fetileng/Dilemo tse supileng tse fetileng/ 7✓ (1)
- 1.4 E ne e le sebaka se sa tshepahaleng/se tletse bonokwane/se bolotsana. ✓ (1)
- 1.5 O ile a kgahlwa ke sebaka seo/Ke ka baka la botle ba tulo eo/o ile a rata sebaka seo/o ile a rata ntlo eo. ✓✓ (2)
- 1.6 Sebaka sena e ntse e ka sebaka sa mahaeng/Se hole le lerata/Se kgutsitse/ se na le diphoofolo jwalo ka sa habo.✓✓ (2)
(Motshwayi a kgethe e le nngwe).
- 1.7 E ne e tshwanela sebaka seo e leng ho sona.✓✓ (2)
- 1.8 C/A le mong. ✓✓ (2)
- 1.9 Aaron o ne a ke ke a e reka.✓✓ (2)
- 1.10 O dumela ho reka ntlo eo/E bolela hore o ne a rata tulo eo.✓✓ (2)
- 1.11 Tjhe, o ne a ke ke a di bolaya hobane o a di rata/ o di tswaetse/o ne a phela le tsona.✓✓ (2)
- 1.12 Ke ne ke tla mo thiba hore re se ye moo/Ke ne ke tla mo jwetsa hore ha ke na kgahleho sebakeng seo/Ke ne ke tla mo tsebisa hore ha ke rate sebaka seo .✓✓

KAPA

Ke ne ke tla ya le yena moo ke batle ho bona hore na o fela a nkisa sebakeng seo se sa tshepahaleng kapa o nkisa ho se seng se haufi le sona.✓✓ (2)
(motshwai a ele hloko karabo ya mohlalobuwa.)




Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

7- M.M.

TEMA YA B: BOKGONI BA HO BOHA

- 1.13 Transnet.✓ (1)
- 1.14 Terene/tjhutjhumakgala/lefokolodi la dithota.✓ (1)
- 1.15 Ha o a dumellwa ho tshela/o se ke wa feta./ho tshela seporo ho kotsi.✓✓ (2)
- 1.16 Ho hohela mahlo a mmadi/Ho ngoka thahasello ho mmadi/Ho kgahla mahlo a mmadi.✓✓
(Motshwayi a tshwaye karabo e le nngwe feela ho tse boletsweng.) (2)
- 1.17 O ka letsetsa mohala/founela ho 0800 003 056. ✓✓ (2)
- 1.18 A ka tjhaiswa (hatwa) ke terene/a ka tswa kotsi/A ka tjheswa ke thapo tsa motlakase.✓✓
(Motshwayi a tshwaye karabo e le nngwe feela ho tse boletsweng.) (2)

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B: KGUTSUFATSO**POTSO YA 2****TEMA YA C**

DINTLHA	QOTSO
1. Se potlakele ho etsa qeto ha o reka koloi.	1. Ha o batla ho reka koloi se etse qeto e kapele.
2. Bapisa theko ya koloi le tse tshwanang le yona.	2. Ha o se o tseba koloi eo o e batlang bapisa theko ya yona le ya tse ding tsa mofuta oo wa yona
3. Qeka morekisi ho theola theko ya koloi.	3. Buisana le morekisi a theole poreisi ya yona.
4. Hlokomela hore o se reke koloi e maamong a mabe.	4. Hlahloba maemo a yona hore a tsamaisane le nako eo e seng e e tsamaile.
5. Botsa ka menyetla eo karatjhe e fanang ka yona.	5. Batlisisa ka menyetla eo karatjhe e fanang ka yona.
6. Batla mangolo a koloi eo.	6. Fumana dintlha tse feletseng ka koloi eo o e batlang.
7. Beha tjelele ka thoko ho lefella ditlhoko tse ding.	7. Behella tjelele ka thoko ho lefella dintho tse ding.

Kabo ya matshwao:

1. Bakeng sa dintlha tse supileng. (7)
2. Bakeng sa tshebediso ya puo. (3)

Ho phema maemo ao ho ona mohlalobuwa a ka kolang matshwao a mangata a puo ho feta a kgutsufatso, e leng sona sepheo sa tekanyetso ya mosebetsi ona, ela hloko hore kabo ya matshwao a puo e lokela ho tsamaiswa ka tsela e tjena:

- ho ajwe letshwao le le 1 bakeng sa puo, ha ho hlahisitswe dintlha tse 1–3.
- ho ajwe matshwao a 2 bakeng sa puo ha a hlahisitse dintlha tse 4–5.
- ho ajwe matshwao a 3 bakeng sa puo ha a hlahisitse dintlha tse 6–7.
- Tlosa letshwao le le leng (1) ho matshwao kaofela a dintlha le tshebediso ya puo haeba mohlalobuwa a sa bontsha palo kapa ha kgutsufatso e le telele haholo.


Mantswe a balwa tjena:

Polelo						Palo ya mantswe
Batla mangolo a koloi eo.	Batla	mangolo	a	koloi	eo	5

Ha motshwayi a tshwaya, a bontshe dipheo (tsa puo, mopeleto, ho arohanngwa/ho kopanngwa ha mantswe) tse entsweng ke mohlalobuwa ka ho di sehella mola ka tlase. Ha mohlalobuwa a nepile, motshwayi a bontshe ka ho etsa letshwao la ho nepa (✓), mme ha a fositse a bontshe ka ho sehella mola.

ELA HLOKO: Mohlalobuwa a se ngole dikgutsufatso tsa mantswe ntle le haeba dikgutsufatso tseo di ne di hlahisitswe temeng. Maamong a jwalo kgutsufatso e balwe jwalo ka lentswe le feletseng.

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello




Qetellong, ha motshwayi a se a tshwaile a bontshe kabo ya matshwao ka ho sebedisa sekala sena se latelang:

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dintlha	7	Din =
Tshebediso ya puo	3	TP =
Matshwao kaofela	10	

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

- Seha mola hodima lentswe kapa polelo e fosahetseng, mme o bontshe mofuta wa phoso ka ho sebedisa matshwao a latelang:
- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- + bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- p bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- λ bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe le/e siilweng pakeng tsa mantswe a mang;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 10




Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

7-M-M.

KAROLO YA C: THUTAPUO LE TSHEBEDISO YA PUO**POTSO YA 3: MANTSWE LE MOELELO WA ONA****TEMA YA D**

- 3.1 3.1.1 **Metswallenyana** ya hae e tla mo etela.✓✓ (2)
- 3.1.2 **Mohlankananyana/mohlankanyana** wa Disebo o se a sebeta.✓✓ (2)
- 3.2 3.2.1 **Moshemane/moshanyana** o ne a ja dithethefatsi le yena.✓ (1)
- 3.2.2 Bana bana kaofela ba ne ba hodiwa ke **monnamoholo**.✓ (1)
- 3.3 3.3.1 Ngwana enwa ha a sa kgona ho reka **dijo**.✓ (1)
- 3.3.2 O ne a se a bile a feletswe ke **diaparo/ diphahlo**.✓ (1)
- 3.4 3.4.1 Ntho eo ngwanana enwa a e entseng **e mpe**.✓ (1)
- 3.4.2 Bophelo ba hae bo ne bo le **thata/ boima**.✓ (1)
- 3.5 3.5.1 Bana **ba banyane** ba ne ba tla thuswa ke yena.✓ (1)
- 3.5.2 Lefu **le leholo** la hae e ne e le ho bua ka pelo.✓ (1)
- 3.6 3.6.1 **ba** ✓ (1)
- 3.6.2 **e** ✓
(Mohlalobuwa a abelwe matshwao le ha a ngotse dipolelo ka botlalo.) (1)
- 3.7 Dimakatso o ile **mohlankaneng** wa hae.✓✓ (2)
- 3.8 3.8.1 Bana ba bang ba ile ba mo tsheha, ba re **lefuleholo** ke ditsheho.✓ (1)
- 3.8.2 **Tabakgolo** mona ke tjhelete, e seng boitshwaro ba hae.✓ (1)
- 3.9 3.9.1 qetwa ✓ (1)
- 3.9.2 ota ✓ (1)


[20]

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

M.M.

POTSO YA 4: SEBOPEHO SA DIPOLELO LE TSHEBEDISO YA TSONA**TEMA YA E**

- 4.1 4.1.1 Tjhelete ya banka e **kgutliswa** ke basadi.✓✓ (2)
- 4.1.2 Basadi ba **dumellwa** ke banna ho sebetsa.✓✓ (2)
- 4.2 4.2.1 Basadi ba ne **ba sa** thuse banna ba bona.✓ (1)
- 4.2.2 Lesotho **ha le a fetola** maemo a basadi.✓ (1)
- 4.3 Letona le boletse hore **ba tla** etsa tsohle ho fetola maemo ana/Letona le boletse hore **ba tla** etsa tsohle ho fetola maemo **ao**.✓✓ (2)
(E le nngwe feela.)
- 4.4 Banka e tla adima basadi tjhelete **ha** ba entse kopo/**Ha** basadi ba entse kopo, banka e tla ba adima tjhelete.✓✓ (2)
(E le nngwe feela.)
- 4.5 Ke tla **ikopa** sekolong ka nako ya kgefutso.✓✓ (2)
- 4.6 4.6.1 Ke ile ka **bona** bana ha ba tswa sekolong.✓✓ (2)
- 4.6.2 Bao **bona** ke bana ba sekolo se seng/Mme o bala makasine wa **Bona**.✓✓ (2)
- 4.7 4.7.1 Banka yona e **tla** ikgotsofatsa.✓✓ (2)
- 4.7.2 Ba **tla** lokela ho hlahloba kgateelopele. ✓✓ (2)
- [20]**



Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello


7- M.M.

POTSO YA 5: DIKHATHUNU**TEMA YA F**

- 5.1 E le motho ya diehang ho utlwisisa/E le motho ya sethotho/E le motho ya batlang ho jwetswa ntho e le nngwe ha ngata/E le motho ya sa etseng dintho pele a fumana tsebo e felletseng ka tsona/E le motho ya latellisang ya sa etseng dintho feela.✓✓
(Maikutlo a mohlalobuwa a ananelwe.) (2)
- 5.2 E na le tshekamelo ya hore ba nahanisisa ditaba pele ba nka diqeto ha banana bona ba thabela ho etsa dintho pele ba di nahanisisa/Banana ba dumellana kapele ka tseo ba batlang ho di etsa ha bashemane bona ba sekaseka se lokelang ho etswa/Ho tadima ditaba ka lehlakore le le leng/O bontsha tshekamelo.✓✓
(Maikutlo a mohlalobuwa a ananelwe ha feela a bontsha tshekamelo e itseng.) (2)
- 5.3 Thabo ha a rwala masale ha Neo yena a a rwetse/Moriri wa Thabo ha o phuthwa hantle jwalo ka wa Neo.✓✓ (2)
- 5.4 D/O thabile.✓
(Motshwayi a tshwaye karabo e le nngwe feela.) (1)
- 5.5 C/Ho senya metsi.✓
(Motshwayi a tshwaye karabo e le nngwe feela.) (1)
- 5.6 Tjhe, ho bapala ka metsi ho ka baka mathata a hore naha ena e qetelle e hloka metsi/Afrika Borwa e na le leqeme la metsi.✓✓ (2)

[10]**POTSO YA 6: HO LOKISA DIPHOSO TEMENG****TEMA YA G****PUO YA LAPENG**

Ho✓ lokile ho isa✓ ngwana wa hao sekolong se tlase se nang le dipuo tse fapaneng tse jwalo ka Sepedi, IsiXhosa, IsiZulu,✓ Setswana le Sesotho.✓ Hang ha ngwana a se a na le motheo wa puo ya lapeng,✓ ho ba bonolo✓ ho ithuta puo ya Senyesemane. Ho bohlokwa hore ngwana✓ e mong le e mong a ithute puo ✓ya hae pele. Puo e nngwe✓ le e nngwe ya lapeng e bohlokwa.✓

[10]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 60**

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

7- M.M.

KAROLO YA D: DINGOLWA**POTSO YA 7: KGUBETSWANA LE TALANE**

- 7.1 Ke Talane.✓ (1)
- 7.2 A le mong/A nnotshi.✓ (1)
- 7.3 Ke Nketjwane.✓ (1)
- 7.4 Ke Monyohe.✓ (1)
- 7.5 Ba itse a se makatswe kapa ho na ho tshoswa ke mehlolo eo a tla e bona.✓✓ (2)
- 7.6 Mahlo a hae a ne a tletse dithoko le melaka hoo a neng a sa kgone ho bona hantle/O ne a le dithoko le melaka mahlong hoo a neng a nyonyeha/O ne a sa bonahale mahlong ke dithoko le melaka.✓✓ (2)
- (Motshwayi a tshwaye e le nngwe feela.)
- 7.7 Di ne di tletse ebile di phophoma ka ho tshwana ebile madi le diboko ke ntho tse ka sallang diaparong.✓✓ (2)
- 7.8 Nokana ya diboko/Nokana e tletseng thepa.✓
(Motshwayi a tshwaye e le nngwe feela.) (1)
- 7.9 O ile a tsilatsila empa a qetella a tshetse mme diaparotse tsa hae tsa tlala madi a ba a di hlobola a tsamaya a tsotse.✓✓ (2)
- 7.10 O ne a tlola melao eo a e behetsweng/E ne e le motho ya sa mameleng ditaello.✓✓ (2)
- 7.11 E re ruta hore re mamele ditaello hore re kgone ho atleha/ho fihlella tseo re di labalabelang bophelong.✓✓ (2)
- 7.12 Ke ne ke tla mo thusa/ke ne ke tla mo utlwela bohloko.

KAPA


Ke ne ke sa tlo ba le taba le yena/ke ne ke tla mo feta feela.✓✓

(Motshwayi a tshwaye e le nngwe feela. Maikutlo a mohlalobuwa a ananelwe). (2)

- 7.13 O kopane le manamane le dikonyana/kopane le manamane/dikonyana (di thala).✓ (1)
- (Motshwayi a tshwaye e le nngwe feela.) [20]

KAPA

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello



7- M.M.

POTSO YA 8: OBE

- 8.1 Ke matsale/mme matsale.✓ (1)
- 8.2 Ke ngwetsi.✓ (1)
- 8.3 Ka lengopeng.✓ (1)
- 8.4 Ke e sootho.✓ (1)
- 8.5 Thupa e ntsho ke ya ho shwesa, ha e sootho yona e le ya ho tsosa.✓✓ (2)
- 8.6 Tjhe, o ne makatse ha mosadi a fihla bosiu/O ile a ya le mosadi wa hae ho tsebisa morena ka boloi ba mmae.✓✓
(Motshwayi a kgethe e le nngwe feela.) (2)
- 8.7 O ne a latwa ka masiu a latelanang, a fihle a nehellwe ka methepa e neng e mo kgakgathaka ka dithupa ho fihlela bosiu bo e sa, mme ha dithupa di fela ho latwe tse ding.✓✓ (2)
- 8.8 O ne a sa tlo hlola a phela hantle moo bohadi/O ne a tshaba boloi ba matsalae.✓✓ (2)
- 8.9 Matsale o ne a sebedisa meriana/ditlhare ho ba robatsa.✓✓ (2)
- 8.10 Obe e ile ya hlabakakwa ho fihlela e shwa ke banna ba neng ba e lalletse ha e ne e kena habo morwetsana.✓✓ (2)
- 8.11 Ee, e ne e nepile hore batho ba tle ba tsebe mekgwa ya matsalae e tswileng tseleng.

KAPA

Tjhe, o ne a tlontlolla lelapa la habo monna wa hae.✓✓
(Motshwayi a kgethe e le nngwe feela, maikutlo a mohlahlobuwa a amohelwe.) (2)


- 8.12 Tjhe, hobane ngwetsi e ile ya phediswa habohloko ha e ne e sa rate ketso tsa boloi.

KAPA

Ee, hobane ha ho letho le lebe leo ba le entseng motseng ntle le ho shapa ngwetsi e phahlileng makunutu.✓✓
(Motshwayi a kgethe e le nngwe feela, maikutlo a mohlahlobuwa a amohelwe.)

KAPA

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello



(2)
[20]


7- M.M.

POTSO YA 9: PHETHOHO

- 9.1 Kgauteng.✓ (1)
- 9.2 O ne a palame terene.✓ (1)
- 9.3 Ke Mmalehlwa. ✓ (1)
- 9.4 Ke lehodimo.✓ (1)
- 9.5 Ba ile ba ya ho yena ba mo dumedisa mme ba ba ba mo bitsa ka lebitso/ Ba ile ba mo bitsa ka lebitso la hae.✓✓ (2)
(Motshwayi a kgethe e le nngwe.)
- 9.6 Hobane o ne a tebisitse maikutlo a nahana ka thata ka moo bophelo bo fetofetohang ka teng.✓✓ (2)
- 9.7 Ha ho na batho/Ho thotse haholo.✓✓ (2)
(Motshwayi a kgethe e le nngwe.)
- 9.8 Seteisheneng sa habo ho thotse haholo, ha ho tshwane le moo a tswang teng moo ho leng lerata.✓✓ (2)
- 9.9 Ba bang ba bona ba ne ba le tjhankaneng/ba bang ba ne ba hlokahetse/ha ba bang bona ba ne ba nyetse ba na le metse ya bona.✓✓ (2)
(Motshwayi a kgethe tse pedi feela.)
- 9.10 Moriri o ne o se o thuntse/ letlalo le se le phuthehile/mosadimoholo a se a kgenohile.✓✓ (2)
(Motshwayi a kgethe tse pedi feela.)
- 9.11 E ne e se e le nako e telele a sa ye hae/lapeng/habo.✓✓ (2)
- 9.12 Ee, o ka iphumanela dikeletso/mahlale a bophelo.

KAPA

Tjhe, o ka qetella o utlwile le ditaba tse sa tshwanelang ditsebe tsa hao.✓✓ (2)
[20]

KAPA

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello


7-M.M.

POTSO YA 10: HLAHLOBO

- 10.1 Ke letswalo/ba tshoha tlhahlobo.✓ (1)
- 10.2 Ke tshupanako/watjhe.✓ (1)
- 10.3 O na le bothata ba ho kgetha potso eo a ka qalang ka yona/Eo a ka e arabang.✓ (1)
- 10.4 'Five minutes more'.✓ (1)
- 10.5 Ke ho sheba hore bahlahlobuwa ha ba thusane/ha ba kopise/ha ba bue.✓✓ (2)
(Motshwayi a kgethe e le nngwe.)
- 10.6 Le senokwane.✓✓ (2)
- 10.7 Bobedi di bolella bana nako e a tsamaya.✓✓ (2)
- 10.8 O a beisa/o a potlaka.✓✓ (2)
- 10.9 O ile a fufulelwa/ho ne hore a ye ka ntle.✓✓ (2)
- 10.10 O ne a itshentse.✓ (1)
- 10.11 Ke ho se tsebe dikarabo/ho tshoha tlhahlobo.✓✓ (2)
(Motshwayi a kgethe e le nngwe)
- 10.12 Tjhe, hobane ha o tshohlie o ka etsa diphoso tse ngata.✓✓ (2)
- 10.13 Ke ha a le mathateng/Ke ha a tsielehile/ke ha dintho di sa mo tsamaele hantle.✓ (1)

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA D: 20
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 120



Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

7-11-14